







Issued by the National Council of SPCAs
P.O. Box 1320, Alberton 1450
Tel: 011 907 3590
Fax: 011 907 4013
E-mail: nspca@nspca.co.za

SPCA e re...

HLOKOMELA LIKHOHO TSA HAO



- Malinyane a likhoho a bitsoa **LITSUONYANE**.
- Likhoho tse tsehali li bitsoa **LITHOLE**.
- Likhoho tse tona li bitsoa **MEKOKO**.

BOLULO LE TLHOKOMELO

- Ha likhoho li bolokiloe ka sejong, li tlameha ho sireletsoa nakong ea leholimo - pula, sefako, moea o batang le letsatsi le otlohileng.
- Ho chesa haholo kapa ho bata, moo ho nang mongobo, ho ka ba kotsi ho likhoho. Li ka utloa bohloko 'me tsa shoa. Leha li ka se shoe, li ke ke tsa phela hantle kapa tsa ba le matla.
- Libakeng tse chesang, tse mongobo moea o lokela ho feta molemong oa ho li boloka li pholile. Moea o pholileng ke oa bohlokoa ho likhoho.
- Bonyane halofo ea likhoho e tlameha ho ba le marulelo. (Haeba marulelo a entsoe ka tšepe a tlameha ho koaheloa ka joang kapa masela a mang ebe a tlangoa hantle ho thibela tšepe hore e se ke ea chesa haholo kapa ea bata haholo.) Maqhubu a mabeli a terata a tlameha ho koaheloa ho sireletsa likhoho pula, moea o batang le letsatsi.
- Likhoho li tlameha ho ba le sebaka se futhumetseng, se omeletseng sa ho robala. Ho molemo ho fana ka makala hore a robale bosiu.
- Likhoho tse hookong li ke ke tsa baleha liphoofole tse ling joalo ka lintja. Etsa bonnete ba hore li sireletsehile ho liphoofole tse ling.
- Haeba nonyana e le ngoe e kula kapa e lemetse, e tlose 'me u e behe sebakeng se bolokehileng le se omileng. E fe tlhokomelo e khethehileng haholo le lijo ho fihlela e fola hape. Haeba nonyana e kula haholo kapa e lemetse hampe ho tla ba molemo ho e hlaba ka tsela e nang le mohau.
- Le ka mohla o se ke oa siea khoho e lemetse ka sejong le likhoho tse ling. Li ka 'na tsa e kobola ho fihlela e shoa.
- Likhoho tse nyane / tse fokolang li tlameha ho bolokoa, ho feptjoa le ho hlokomeloa ka thoko..

HO BELEHA

- Ho nka matsatsi a ka bang a 21 hore malinyane a qhotsoe mahe.
- Ho tlameha ho ba le sebaka se futhumetseng, se omileng, se sireletsoeng bakeng sa lebokose moo khoho e ka behelang mahe a eona.
- Tšela joang ka lebokoseng la nesting. Sena se tla boloka mahe a hloekile, a futhumetse hape ho thusa ho thibela ho senyeha.
- Hangata, likhoho ha li tlohele sehlaheng ho ea batla lijo ha li lutse mahe. Beha lijo le metsi haufi le eena, moo a ka e fihlelang.
- Sehlahla se lokela ho ba haufi kapa fatše hang ha malinyane a qhotsoa. Khoho e tla sireletsa malinyane a eona haholo. Ho molemo ho li boloka li arohantsoe le litsuonyana tse ling ho fihlela malinyane a le maholo hape a le matla. Li tlameha ho ba le metsi le lijo ka linako tsohle.
- Le ka mohla o se ke oa boloka likhoho tse ngata haholo ka har'a hooko. Li tlameha ho ba le sebaka sa ho tsamaea ka bolokolohi, 'me li otlole mapheo. Ho molemo ho boloka likhoho ka lihlotšoana tse ka bang 20 kaha sena se tla thusa ho thibela ntoea le tholisano.
- Se ke oa beha mekoko ka hookong e le 'ngoe, li ka loana.
- Se ke oa boloka mekoko e fetang lithole ka palo, mekoko e tla lematsa lithole ha lirobalana.
- Mekoko o le mong bakeng sa lithole tse 10 o lekane.
- Mekoko e lokela ho ba bohloko bo lekanang le ba likhoho. Haeba li leholo haholo li ka lematsa likhoho ha li ntse lirobalana.

METSI

- Likhoho li lokela ho lula li e-na le metsi a hloekileng a ho nooa.

- Khoho e le 'ngoe e hloka bonyane 100 ml ea metsi a nooang letsatsi le leng le leng.
- Ha ho chesa, li hloka ho noa metsi a mangata ho li thusa hore li lule li pholile 'me li boloka takatso ea tsona ea lijo.
- Metsi a tlameha ho kenngoa moriting ho a thibela ho chesa.
- Ho thibela likhoho ho kenya lehlabathe le litšila ka metsing, phahamisa sekotlolo fatše.

Beha litene kapa majoe a bataletseng.

- Lehlokore la sekotlolo sa metsi le tlameha ho ba tlase ka ho lekaneng hore malinyane a manyane a fihlela metsi empa a sa teba hoo a ka oelang.
- Tlamella sekotlolo lehlakoreng la hooko, kapa u behe lefika le hloekileng bohareng, e le hore metsi a se ke a qhalana.
- Sekotlolo sa metsi se lokela ho hloekisoa le ho tšeloa letsatsi le leng le leng.

LIJO

- Likhoho li ka ja motsoako oa lijo tse setseng, joaloka bohobe, meroho le poone.
- Lijo tsa likhoho tse loketseng ke - i.e. Laying Mash, Grower Mash kapa Chick Chick No1.
- Lijo tse ling (mohlala, mokopu o thata) li tla hloka ho khaoloa likotoana kapa ho phehoa ho etsa hore li be bonolo ka ho lekaneng hore likhoho li ka li ja. Likhoho li hloka lijo tse tsoakaneng le tse tsoakiloeng hore li lule li phetse hantle.
- Haeba ho na le likhoho tse fetang 10 ka sejong, lijo li lokela ho aroloa ka bobeli, e le hore khoho e 'ngoe le e' ngoe e ka ba le karolo. Ka nepo ho lokela hore ho be le sekotlolo sa lijo tsa likhoho ka hokong ka nako tsohle.
- Phahamisa sekotlolo sa lijo kapa u se fanyehe marulelong (se lekane hore litsuonyana li fihlele) ho thibela likhoho ho tsamaea holima lijo.
- Ho hlaha mahe le malinyane a matla a phetseng hantle, likhoho li tlameha ho ba le calcium. Haeba likhoho ha li lepisoe likarolo tsa lijo tsa khoebo, li lokela ho fumana grit ea mokoetla, likhetla tsa oyster kapa masapo a phophorehileng.
- Lijo li tlameha ho lula li omme kamehla le ho sireletsoa ho pula, ho seng joalo li ka ba bolila ebe li senyehe.
- Likotlolo li lokela ho hloekisoa khafetsa 'me lijo tsa khale / tse litšila li tlosoe.

BOHLOEKI

- Haeba likhoho li bolokiloe lihokong tse litšila, hona ho tla li kulisa kapa li ka se phele hantle.
- Lihoko tsa likhoko a tlameha ho hloekisoa bonyane hang ka beke.
- Ho beha joang ka fatshe ho tla thusa ho monya litšila tsa likhoho. Joang ba khale bo lokela ho tlosoa ebe joang bo bocha bo kenngoa beke e 'ngoe le e' ngoe.
- Sebaka kapa mealo ea joang le eona e lokela ho fetoloa bonyane hang ka beke.
- Hoko le eona e lokela ho bolokoa e hloekile hobane likhoho li rata ho robala lehlabathe ebe li ipitikanya ka har'a eona. Ho itlhatsoa ha litšila ho thusa ho hloekisa masiba a bona le ho laola likokoana-hloko tse kang makhopho le linta.
- Ho bohlokoa hore bokatlase ba hooko bo phahame e le hore metsi a tsebe ho phalla, 'me hoko e khone ho lula li omme.
- Haeba metsi a bokella ka hokong, ho bohlokoa ho cheka mohala kapa foro, ho tsoa kante ho metsi hore a tsebe ho tsoa le fatše ho omella.

SPCA e re...

HLOKOMELA LIKHOHO TSA HAO